



Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), a nakon provedenog otvorenog postupka za dostavu ponuda za javnu nabavku „Izrada Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara područja Općine Novo Sarajevo“ zaključen je

U G O V O R

o izradi Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara područja Općine Novo Sarajevo

UGOVORNE STRANE:

OPĆINA NOVO SARAJEVO, Zmaja od Bosne 55, Sarajevo, koju zastupa Općinski načelnik, dr. Hasan Tanović (u daljem tekstu: **Naručilac**)

Transakcijski račun (za isplatu svih obaveza) : 1411965320011191 Bosna Bank International
Depozitni račun (za uplatu svih javnih prihoda): 1411965320011288 Bosna bank International
Identifikacioni broj: 4200558710008
Identifikacioni broj PDV: 200558710008
Tel/fax: (387 33) 492-262/492-381
e-mail: czastita@novosarajevo.ba

i

Istraživačko razvojni centar - IRC d.o.o Istočno Sarajevo, ulica Vuka Karadžića 30, Lukavica, Istočno Novo Sarajevo, koju zastupa direktor Zdravko Čeranić, kao **Izvršilac** (u daljem tekstu: **Izvršilac**)

Registarski broj: 61-01-0016-19
Transakcijski račun: 154-180-20116112-46 (Intesa Sanpaolo banka d.d)
Identifikacioni broj: 4404428550003
Tel/fax: (387 33) 777-400 / 777-401
e-mail: info@irc-is.com, info.ircis@gmail.com

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Ovim Ugovorom ugovorne strane regulišu pitanja vezana za realizaciju javne nabavke "Izrada Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara područja Općine Novo Sarajevo"

Ugovor se zaključuje na osnovu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-11-5456/22 od 27.07.2022. godine, na osnovu provedenog otvorenog postupka i ponude Ponuđača broj: 221-07/22 od 18.07.2022. godine, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

II VRIJEDNOST UGOVORA

Član 2.

Vrijednost Ugovora za period trajanja izvršenja usluga bez poreza na dodanu vrijednost iznosi:

51.280,00 KM

(slovima: pedesetjednahiljadadvijestotineosamdeset i 00/100 konvertibilnihmaraka)

Općina Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 55, centrala telefon (387 33) 492 100

Služba za civilnu zaštitu

tel: (387 33) 492 143, fax: (387 33) 492 141, email: czastita@novosarajevo.ba

Identifikacioni broj: 4200558710008 PDV broj: 200558710008 Porezni broj: 0170333000

Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda): 1411965320011288 Bosna Bank International d.d.;

Transakcijski računi (za isplatu svih obaveza): 1610000019280022 Raiffeisen bank d.d. Sarajevo;

1411965320011191 Bosna Bank International d.d.;

1541602014883163 Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo; 1413065320060897 Bosna Bank International d.d.

Porez na dodanu vrijednost (17%) iznosi:

8.717,60 KM

(slovima: osamhiljadasedamstotinasedamnaest i 60/100 konvertibilnihmaraka)

Ukupna procijenjena vrijednost Ugovora za period izvršenja usluga, sa porezom na dodanu vrijednost iznosi:

59.997,60KM

(slovima: pedesetdevethiljadadevetstotinašesdesetsedam i 60/100 konvertibilnihmaraka)

Jedinične cijene iz ponude su fiksne i ne mogu se mijenjati u toku trajanja ovog Ugovora.

III NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Nakon izvršene isporuke predmetnih usluga, Naručilac će na osnovu računa - otpremnice izvršiti isplatu ugovorene cijene iz člana 2. ovog Ugovora, u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema iste, na transakcijski račun Izvršioca, broj: 154-180-20116112-46 koji je otvoren kod Intesa Sanpaolo banke.

IV VAŽENJE UGOVORA

Član 4.

Ovaj Ugovor se zaključuje na ugovoreni period izvršenja usluga, maksimalno 240 dana od dana obostranog potpisivanja.

V ROKOVI IZVRŠENJA USLUGA

Član 5.

Izvršilac se obavezuje da će izvršene usluge iz člana 1. ovog Ugovora izvršiti stručno i kvalitetno, i to u periodu važenja iz člana 4. ovog Ugovora.

VI OBAVEZE NARUČIOCA USLUGA

Član 6.

Naručilac se obavezuje da:

- plaćanje izvrši u roku od 60 (šezdeset) dana od dana dostavljenog računa-otpremnice,
- nakon izvršenog pregleda i prijema predmetnih usluga uoči nedostake koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja predmetnih usluga, Naručilac je dužan odmah o tome obavijestiti Izvršioca, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana izvršenog prijema, u suprotnom nema pravo na reklamaciju.

VII OBAVEZE IZVRŠIOCA USLUGA

Član 7.

Izvršioc se obavezuje da:

- odgovara za urednu realizaciju Ugovora, štiti interese Naručioća, te ga obavještava o toku realizacije Ugovora,
- izvršava sve usluge prema Naručiocu,
- ispostavi otpremnicu i fakturu za izvršene usluge,
- reklamacije na izvršene usluge prihvatiti i realizuje u roku od 7 (sedam) dana,
- obezbjedi obuku uposlenika Službe za civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo, za dopunjavanje Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara.

Ponudač kojem je dodijeljen ugovor o javnoj nabavci nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Općina Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 55, centrala telefon (387 33) 492 100

Služba za civilnu zaštitu

tel: (387 33) 492 143, fax: (387 33) 492 141, email: czastita@novosarajevo.ba

Identifikacioni broj: 4200558710008 PDV broj: 200558710008 Porezni broj: 0170333000


Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda): 1411965320011288 Bosna Bank International d.d.;

Transakcijski računi (za isplatu svih obaveza): 1610000019280022 Raiffeisen bank d.d. Sarajevo;

1411965320011191 Bosna Bank International d.d.;

1541602014883163 Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo; 1413065320060897 Bosna Bank International d.d.





VII IMENOVANJE KOORDINATORA

Član 8.

Naručilac će imenovati ovlaštenu osobu (koordinatora) za praćenje uspješnosti realizacije predmetnog Ugovora.

IX UGOVORNA KAZNA

Član 9.

Za svaki dan neopravdanog zakašnjenja, Izvršilac se obavezuje da Naručiocu na ime ugovorene kazne plati 1% (jedan procent) cjelokupne vrijednosti izvršenih usluga.

X NAKNADA ŠTETE

Član 10.

Izvršilac je dužan nadoknaditi štetu, koja nastupi iz djelovanja ili propuštanja izvršioca u izvršavanju ovog Ugovora, u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", br. 29/03 i 42/11).

XI VIŠA SILA

Član 11.

Ako slučaj više sile potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveze po ovom ugovoru, ugovorna strana zahvaćena slučajem više sile je obavezna da o nastanku više sile, o vrsti i o eventualnom trajanju više sile pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 3 (tri) dana, od nastanka slučaja više sile. Ako se blagovremeno ne javi nastupanje slučaja više sile, ugovorna strana koja je pogođena tom okolnošću ne može da se poziva na nju, izuzev ako sama ta okolnost ne spriječava slanje takvog obavještenja. Okolnost više sile se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom, dokazima izdatim od strane nadležnog organa.

Pod višom silom, u smislu predhodnog stava, smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vrijeme potpisivanja ovog ugovora, koji su nastali mimo volje ugovornih strana, čije nastupanje i dejstvo ugovorne strane nisu mogle spriječiti mjerama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogođena višom silom.

Kao slučajevi više sile, smatraju se slijedeći događaji: rat i ratna dejstva, pobuna, mobilizacija, štrajk među uposlenicima ugovornih strana, epidemija, požar, ekspozije, saobraćajne i prirodne katastrofe, akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i svi drugi događaji koje nadležni organ priznaje i proglašava kao slučajeve više sile.

Za vrijeme trajanja više sile obaveze Naručioca i Izvršilac po ovom ugovoru miruju, s tim da se rok za izvršenje obaveza ugovornih strana produžava za period koji odgovara trajanju slučaja više sile i razumni rok za otklanjanje posljedica više sile.

Ukoliko slučaj više sile bude trajao duže od 30 (trideset) dana Naručilac i Izvršilac će se sporazumjeti o daljoj sudbini ovog ugovora. Ukoliko se isti ne sporazumiju Naručilac i Izvršilac imaju pravo na raskid ovog ugovora pošto o tome obavijesti drugu ugovornu stranu.

XII RASKID UGOVORA

Član 12.

Pravo na raskid Ugovora zadržavaju obje ugovorne strane u slučaju da jedna od ugovornih strana ne ispunjava svoje ugovorene obaveze, s tim što su obavezne da o svojoj namjeri u pisanoj formi obavijeste drugu ugovornu stranu najmanje u roku od 15 (petnaest) dana unaprijed.

Općina Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 55, centrala telefon (387 33) 492 100

Služba za civilnu zaštitu

tel: (387 33) 492 143, fax: (387 33) 492 141, email: czastita@novosarajevo.ba

Identifikacioni broj: 4200558710008 PDV broj: 200558710008 Porezni broj: 0170333000

Depozitni račun (račun za prikupljanje javnih prihoda): 1411965320011288 Bosna Bank International d.d.;

Transakcijski računi (za isplatu svih obaveza): 1610000019280022 Raiffeisen bank d.d. Sarajevo;

1411965320011191 Bosna Bank International d.d.;

1541602014883163 Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo; 1413065320060897 Bosna Bank International d.d.



XIII CESIJA

Član 13.

Ugovorne strane su saglasne da povjerilac neće moći prenijeti svoja potraživanja prema dužniku na drugog ili da ga neće moći prenijeti bez dužnikovog pristanka, u skladu sa članom 436.stav 2. Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", br. 29/03 i 42/11).

XIV POVJERLJIVOST

Član 14.

Ugovorne strane i njihovo osoblje ne mogu za vrijeme trajanja ovog Ugovora, kao i nakon prestanka njegovog važenja, u skladu sa zakonom, objaviti nikakvu povjerljivu informaciju koja se odnosi na predmet, ovog Ugovora ili poslovanje ugovornih strana, bez prethodne pisane saglasnosti ugovornih strana.

XV RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 15.

Ugovorne strane će uložiti maksimalne napore, da sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja, riješe sve eventualne sporove koji se pojave u vezi sa ovim Ugovorom ili njegovom interpretacijom.

U slučaju da se spor između ugovornih strana u vezi sa ovim Ugovorom ne može sporazumno riješiti, isti će se povjeriti na rješavanje stvarno nadležnom sudu u Sarajevu.

XVI OSTALE ODREDBE

Član 16.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.

Član 17.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

ZA IZVRŠIOCA

DIREKTOR

Zdravko Čeranić

Sarajevo, 15. 08. 2022. godine

Broj: 242-08/22

ZA NARUČIOCA

OPĆINSKI NAČELNIK

Dr. Hasan Tanović

Sarajevo, 15. 08. 2022. godine

Broj: 12-11-7862/22